

FIELD MANUAL · SECTION 2 · SESSION 6

Liberation — The Likeness Revealed Again

Step 5 sa Five-Step Journey · Ang pangsira nga session · Paglantaw balik, paglantaw sa umaabot, pagpadala kanila pagawas

Kanus-a	Session 6 sa Soul Liberation circle — ang pangsira nga session	Kinsa	Ikaw + ang 5–8 ka seeker nga naglakaw sa tanang unom
Gidugayon	90 minutos	Mga sukaranang teksto	2 Corinto 3:18 · Juan 8:36 · Genesis 1:28
Mga Kagamitan	Workbooks · Daily Rhythm Cards · 90-Day Check-In Card o kalendaryo · Lokal nga pastor contact info nga nakumpirma na	Naka-lock nga termino	Step 5 = Liberation — The Likeness Revealed Again · Departure Gate Rule (kitaa ang Card 1)

Dagan — unom ka bahin, kasiyaman ka minuto

#	Movement	Oras
0	Pagdawat balik · check-in sa rhythm · i-frame ang panapos	10 min
1	Pagtudlo · Liberation — The Likeness Revealed Again	15 min
2	Q7 (vision) · Unsa ang dagway sa kagawasan · unsa ang nausab	15 min
3	Pagpalapad sa panalangin · ang pag-agas sa misyon	15 min
4	Ang usa ka piho nga butang · ang matag seeker mongalan og sunod nga lakang	10 min
5	Departure Gate · commission · padalha sila pagawas	25 min

Giya sa Lider • Ang Session 6 mao ang pangsira nga session sa unom — dili ang pangsira sa panaw. Karong gabhiona magbuhat ka og duha ka butang nga dungan: tabangan nimo ang mga seeker nga makita kung unsa na ang nahimo ni Jesus, ug ipadala nimo sila pagawas para sa unsay iyang buhaton sunod. Hupti ang duha. Ang session reflective ug misyonaryo nga dungan. Siguroha nga gitahod ang Departure Gate Rule: walay seeker nga mobiya karong gabhiona nga walay lokal nga pastor nga nahimangno-an, walay daily rhythm sa kamot, ug walay 90-day check-in nga naka-iskedyul.

Mga Pahimangno sa Pastoral nga Kaluwasan

1. Ang ubang seeker mobati og kasubo nga matapos na ang serye. Dawata kini. Inganli og mubo: “Dili kini ang katapusan sa panaw. Ang rhythm magpadayon. Ang Tigpagawas sa Kalag wala mobiya kung mohunong kining mga session.” Tinuod ang kasubo — pasidunggi kini nga walay pagdali sa pagpasalig.

2. Ang ubang seeker mobati nga wala sila nausab og igo. Ang Liberation gikan sa usa ka ang-ang sa himaya ngadto sa lain. Hinay. Diyutay-diyutay. Tingali dili sila makakita kung unsa ang nausab — tingali ikaw makakita. “Dili ka na pareho sa tawo nga misulod unom ka semana ang milabay. Nagsugod na siya.” Dawata nga walay pagpaladlad.

3. Ang ubang seeker mosukol sa pag-agas sa misyon. “Kinsa man ko aron mopanalangin sa bisan kinsa?” mao ang pinakakomon nga pushback sa Movement 3. Dawata: “Dili ka ang Tigpagawas sa Kalag. Naggamit siya og dili perpekto nga mga magpaila sa kanunay. Wala ka gipadala tungod kay nahuman ka na. Gipadala ka tungod kay nagsugod na siya.”

4. Ang Departure Gate Rule dili-malalisay. Walay seeker nga makagawas karong gabhiona nga walay tanan tulo — lokal nga pastor nahimangno-an, daily rhythm sa kamot, 90-day check-in naka-iskedyul. Kung ang bisan unsa sa tulo nawala alang sa usa ka seeker, hupti sila human sa panapos. Ayaw sila tugoti nga mobiya nga may partial nga handoff.

5. Mahimong gusto sa usa ka seeker nga i-iskedyul ang 90-day check-in para sa walay piho nga umaabot nga petsa. “Hisgutan ra nato kana” dili usa ka check-in. Piho nga petsa, sa kalendaryo karong gabhiona. Kung wala silay kalendaryo, isulat kini sa luyo sa ilang Daily Rhythm Card. Kawaloan-y-otso ngadto sa kasiyaman-y-duha ka adlaw gikan karong gabhiona. I-lock kini una sila motindog.

MOVEMENT 0 • 10 minutos • Ikaw Pagdawit Balik ug Pag-frame sa Panapos

Dawata sila balik (2 min)

Giya sa Lider • Karong gabhiona labaw sa bisan unsa, bantayi ang mga nawong samtang moabot sila. Ang pagbag-o sa ubang seeker sukad sa Session 1 makita. Ang pagbag-o sa uban mas hilom. Dawata ang matag usa sa parehong paagi — uban og kainit, nga walay komentaryo sa pagkakaron. Ang pagpamalandong moabot sa Movement 2.

“Mga igsoon — maayong pagbalik. Mao kini ang Session 6. Ang panapos sa unom ka session — apan dili ang panapos sa panaw. Karong gabhiona magbuhat ta og duha ka butang nga dungan: maglantaw ta balik sa nahimo na ni Jesus, ug maglantaw ta sa umaabot kung unsa ang iyang buhaton sunod.”

Malumo nga check-in sa rhythm (5 min)

“Usa ka semana sa daily rhythm sukad sa atong kataposang panaglingkod. Usa ka tudling-pulong matag usa — unsa ang dagway sa rhythm karong semanaha?”

Giya sa Lider • Karon ang rhythm gitukod na sa uban, mahuyang sa uban, nabungkag sa pipila. Dawata ang tanan tulo nga matinud-anon. “Salamat” igo na. Ayaw pagtudlo. Ayaw pagtul-id. Ayaw pagsaulog og sayo pa. Ang session mismo mao ang dapit diin mahitabo ang pagpamalandong.

I-frame ang panapos (3 min)

*“Aniay unsa karong gabhiona **mao** ug unsa ang dili. Karong gabhiona dili graduation. Walay diploma. Ang panaw wala matapos dinhi. Karong gabhiona usa ka pagpadala.”*

“Atong lantawon balik kung unsa ang gisugdan ni Jesus diha kanimo. Atong lantawon ang umaabot kung unsa ang iyang gusto nga ipalapad pinaagi kanimo. Ug una ka mogawas karong gabhiona, tulo ka butang ang dili-malalisay: ang imong lokal nga pastor nasayod nga ikaw naglakaw uban kang Jesus niini nga paagi, ang imong Daily Rhythm Card ania sa imong kamot, ug ang imong 90-day check-in naa na sa kalendaryo. Kung walay nianang tulo, dili ka mobiya.”

Giya sa Lider • Isulti kini nga lig-on apan mainit. Ang Departure Gate Rule nanalipod sa seeker gikan sa hinay nga pagdrip nga mosunod sa matag matang sa momentum. I-frame kini karon aron dili kini mobati nga burukratiko nga pagsamok unya sa Movement 5.

MOVEMENT 1 · 15 minutos · Ikaw Pagtudlo: Liberation — The Likeness Revealed Again

Ablihi ang 2 Corinto 3:18 (3 min)

*“Ablihi ang inyong mga Bibliya sa 2 Corinto kapitulo 3, bersikulo 18. Si Pablo bag-o lang nagtandi sa daang kasabotan ug sa bag-o — ang nawong ni Moises kinahanglang **tabunan**, apan gibuksan ni Kristo ang atong mga nawong. Paminawa unsa ang mosunod.”*

2 Corinto 3:18 “Ug kitang tanan, nga adunay walay tabon nga nawong, samtang nagatan-aw sa himaya sa Ginoo, **ginausab** ngadto sa samang dagway gikan sa usa ka ang-ang sa himaya ngadto sa lain. Kay kini gikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu.”

“Gikan sa usa ka ang-ang sa himaya ngadto sa lain. Ang Step 5 nagpuyo niadtong mga pulonga. Ang Kalingawasan dili usa ka destinasyon nga imong abuton. Usa kini ka dagway nga

magsugod og sidlak pag-usab — ug magpadayong magsidlak nga mas hayag samtang ikaw naglakaw uban kang Jesus.”

Ang Dagway Gipakita Pag-usab (5 min)

“Hinumdomi ang Step 1. Ang Amahan nagdesinyo sa imong kalag diha sa iyang dagway. Gipanalanginan. Gisugo. Aron ipalapad ang iyang panalangin sa kalibotan.”

“Hinumdomi ang Step 2. Ang impeksyon mitabon sa dagway. Ang samad, ang bakak, ang sumbanan nga dili maabot sa kabubut-on o sa kaalam.”

“Hinumdomi ang Step 3. Ang Tigpagawas sa Kalag. Ang Session 3 nagpatungha sa dili maayo sa kaugalingong paningkamot. Ang Session 4 mao ang panagtagbo ubos sa blindfold — diin gihangyo nimo siya sa dili nimo mahimo sa kaugalingon.”

“Hinumdomi ang Step 4. The Conversation. Ang adlaw-adlaw nga pagpabilin diin ang pag-ayo padayong nagtubo.”

“Ug karon ang Step 5. Ang Dagway Gipakita Pag-usab. Dili ang dagway nga gihimo nimo. Ang dagway nga gipasig-uli kanimo ni Jesus. Gikan sa usa ka ang-ang sa himaya ngadto sa lain. Hinay nga igo nga tingali dili nimo makita matag adlaw. Sigurado nga igo nga makita kini sa mga naa sa imong palibot.”

Giya sa Lider • Paghunong. Mao kini ang gutlo nga pasidunggon ang nakita nimo nga nausab sa mga seeker latas sa unom ka semana. Ang uban makita nga mas magaan. Ang uban lahi na ang pagdala sa kaugalingon. Ang uban miundang sa paghundak kung adunay tinong mga pulong nga motungha. Ayaw inganli ang mga indibidwal. Ayaw motestigo para kanila. Apan hupti ang kwarto uban sa gibug-aton sa imong nasaksihan.

Ang Juan 8:36 mobalik (4 min)

“Atong sirhan ang bahin sa pagtudlo niining panaw sa bersikulo nga atong gibuksan sa Session 3.”

Juan 8:36 “Busa kung ang **Anak** maoy magpagawas kaninyo, mahimo gayod kamong gawasnon.”

“Sa Session 3 kining mga pulonga usa ka saad. Karong gabhiona usa kining paghulagway.”

*“Gawasnon gayod. Dili gawasnon gikan sa tentasyon — padayon ka nga **tentalon**. Dili gawasnon gikan sa pakigbisog — ang pakigbisog mao ang yuta diin ang Kalingkawasan padayong nagtubo. Ang gawasnon gayod nagpasabot nga gawasnon sa gamot. Gawasnon diin dili maabot sa kabubut-on o sa kaalam. Gawasnon sa dapit nga nagapos sa pinakadugay.”*

“Ug ang kagawasan dili lang para kanimo. Maghisgot ta niana sa Movement 3.”

Tulay ngadto sa Q7-vision (3 min)

“Una ta molantaw pagawas, molantaw ta sa kasuloran usa pa ka higayon. Ang ulahi sa pito ka pangutana. Q7.”

“Ablihi ang imong workbook sa Step 5 — panid disisays.”

Giya sa Lider • Piho nga reperensya sa panid: Workbook panid 16, “Liberation — The Likeness Revealed Again.” Adunay 2 Cor 3:18 + Juan 8:36, ang mga paragraph sa pagtudlo, Q7 sa gold-bordered nga question box, ug ang “What has already changed” nga prompt nga nagtudlo balik sa Workbook panid 4.

MOVEMENT 2 • 15 minutos • Ikaw Q7 (vision) • Unsa ang Nausab Na

Giya sa Lider • Una sa karong gabhiona • Hatagi og pagtan-aw ang PRE → EXIT nga paglihok sa matag seeker — ang ilang Encounter Index ug Likeness Growth nga mga score. Ang mga numero maoy maghimo nga konkreto ug personal sa “what has already changed” nga salamin niining movement, kauban sa pagtandi sa workbook panid 4 ngadto sa panid 16. Tan-awa ang Growth Conversation tool sa katapusan niining giya.

Pangutan-a ang Q7 — ang vision nga pangutana (2 min)

Q7 • Freedom (Vision) Unsa man ang dagway sa kagawasan para sa imong kalag?

“Pagsulat ubos sa question box. Dili kung unsa ang gituohan nga dagway sa kagawasan sa teolohiya. Kung unsa kini sa piho, alang sa imong kalag. Tulo ka minuto.”

Pagsulat sa workbook (3 min)

Giya sa Lider • Hilom. Lingkod. Pag-ampo para sa matag seeker pinaagi sa ngalan sa imong kaugalingong kasingkasing. Ang uban mosulat dayon — nagahanduraw na sila niini sulod sa mga semana. Ang uban maglisod — gisultihan sila sa tibuok kinabuhi nga delikado ang panghanduraw. Ayaw sila dagana.

Dayon — unsa ang nausab na (3 min)

“Una ta mopaambit sa palibot sa sirkulo, usa pa ka prompt. Ubos sa Q7 adunay mubo nga prompt: ‘What has already changed.’ Basaha kini.”

“Balik sa panid kwatro sa imong workbook. Basaha ang imong gisulat sa pinakaunang adlaw — unsa ang nagdala kanimo dinhi. Basaha kini og hinay. Dayon balik sa panid disisays ug isulat kung unsa ang lahi na karon. Bisan kung gamay lang. Inganli.”

Giya sa Lider • Piho nga reperensya sa panid: Workbook panid 4 (“What brought you here?” uban sa orihinal nga confidence scale 1–5) gitandi sa Workbook panid 16 (Q7 + “What has already changed”). Ang kalainan tali sa Day-1 nga paghulagway sa kaugalingon ug sa Day-42-or-so nga paghulagway sa kaugalingon mao ang data nga labing kinahanglan makita sa seeker para sa iyang kaugalingon.

Giya sa Lider • Ang ubang seeker makakita og dakong pagbag-o. Ang uban makakita og diyutay nga pagbag-o. Ang pipila moingon nga walay makita. Tinuod ang tanang tulo. Ang buhat sa Tigpagawas sa Kalag hinay ug tinago sa daghang seeker — ang mga pagbag-o motungha unya. Ayaw puga ang seeker nga walay makita pa nga maghimo og testimonya.

Round sa sirkulo (7 min)

“Magtuyok ta. Duha ka tudling-pulong matag usa. Usa ka tudling-pulong mahitungod sa kung unsa ang dagway sa kagawasan — ang imong Q7 nga tubag. Usa ka tudling-pulong mahitungod sa unsa ang nausab na — bisan kung gamay lang.”

Giya sa Lider • Dawata ang matag pagpaambit uban sa parehong kainit. “Salamat” igo na. Kung adunay seeker nga motestigo sa dakong pagbag-o, ayaw palabihi og pasidungog — mahimong mobati nga presyur sa sunod nga seeker. Kung adunay seeker nga motestigo nga wala, ayaw palabihi og lipay — mahimong mobati nga mapanamastamason. “Salamat sa pagkamatinud-anon.” Padayon.

MOVEMENT 3 • 15 minutos • Ikaw Pagpalapad sa Panalangin • Ang Pag-agas sa Misyon

Ang dagway wala ihatag aron itago (4 min)

“Liso sa sunod nga panid. Workbook panid disisiyete. ‘Pagpalapad sa Panalangin.’”

Giya sa Lider • Piho nga reperensya sa panid: Workbook panid 17, “Extending the Blessing.” Nagsira sa Step 5 spread uban sa Missio Dei nga linya — ang panalangin sa Amahan nga nag-agas pinaagi sa gipagawas nga mga kalag ngadto sa matag katawhan, dila, tribo, ug nasod.

“Aniay unsa ang wala pa nato gisulti karong gabhiona. Ang dagway nga gipasig-uli kanimo wala ihatag aron itago.”

Genesis 1:28 • ang panalangin mobalik *“Ug gipanalanginan sila sa Dios. Ug miingon ang Dios kanila, ‘Pagmabungahon ug panaghan ug pun-a ang yuta.’”*

“Nagsugod kita sa panaw dinhi. Ang Misyon sa Amahan. Aron panalanginan ang katawhan nga iyang gihimo sa iyang dagway ug pun-on ang kalibotan sa iyang panalangin pinaagi kanila.

Wala gayod siya mohunong sa pagtinguha niini. Ug ang paagi sa iyang pagtuman niini dili pinaagi sa nahuman, linaras, perpekto nga mga kalag. Pinaagi kini sa mga gipagawas — nga naglakaw pa sa panaw, anaa pa sa panag-istorya — nga nagdala sa iyang panalangin ngadto sa kinabuhi sa mga tawo nga iyang gibutang duol kanila.”

Kinsa ang gibutang sa Amahan duol kanimo (4 min)

“Lingia ang kwarto. Dili kining mga igsoon — sila ang sirkulo nga naglakaw uban kanimo. Tan-awa sa unahan namo. Pamilya. Mga silingan. Mga kauban sa trabaho. Ang sunod nga seeker nga wala pa nagsugod niining panaw. Ang tawo nga padayon nimo nga gihunahuna ug wala ka kahibalo nganong gihunahuna. Gibutang sila sa Amahan duol kanimo nga adunay tuyo. Ug bahin sa iyang tubag para kanila mao ang kalag nga iyang gipagawas diha kanimo niining unom ka semana.”

*“Adunay prompt ubos sa pagtudlo sa panid disisiyete — ‘Who might the **Father** bless through you.’ Basaha kini. Pagsulat og usa o duha ka ngalan.”*

Pagsulat sa workbook (3 min)

Giya sa Lider • Hilom. Mas lisod kini kay sa mga naunang pagsulat sa daghang seeker. Mosaka ang sulod nga pagsupak — “Kinsa man ko aron magdala og bisan unsa kang bisan kinsa?” Ayaw kini wali-walian og daan. Tugoti sila nga maglingkod uban niini. Ang mga ngalan nga moabot kasagaran mao ang mga gisugnod na sa Espiritu.

Mubo nga pagpaambit (4 min)

“Magtuyok ta usa pa ka higayon. Usa ka ngalan matag usa. Dili kinahanglan nga mosulti og labaw sa ngalan. ‘Ang akong igsoon nga si Daniel.’ ‘Usa ka babaye nga akong kauban sa trabaho nga ginganlag Sarah.’ Nahibalo na ang Amahan sa uban.”

Giya sa Lider • Kining pagpaambit mas mubo ug mas malumo kay sa Movement 2. Ang pagngalan mismo mao ang buhat. Ayaw motubag labaw pa sa “Salamat. Iyang nakita sila.” Kung adunay seeker nga moingon “Wala pa koy bisan kinsa,” dawata: “Matinud-anon kana. Pag-ampo para sa mga mata nga makakita. Hatagan ka niya.”

MOVEMENT 4 • 10 minutos • Ikaw Ang Usa ka Piho nga Butang

Ang pangutana sa Card (3 min)

“Usa pa ka pangutana una ta mobalhin sa panapos. Gitawag kini sa Reference Card nga action nga pangutana, gipares sa vision nga pangutana nga imong gitubag.”

Q7 • Action (gikan sa Card 1) Unsa ang usa ka butang nga lahi nimong buhaton karong semanaha tungod sa nahitabo dinhi?

“Ang vision nga walay action mo-drift. Ang vague nga action dili motindog. Klaro ang Card mahitungod niini: inganli ang piho nga adlaw, ang piho nga oras, ug ang piho nga buhat. ‘Mag-ampo ko og dugang’ dili piho. ‘Ugma sa buntag sa 6:30, sulatan nako ang akong igsoon nga si Daniel og letter’ piho. Inganli ang imoha.”

Giya sa Lider • Reperensya: Card 1, Step 5 LEADER’S JOB — “Anchor the encounter in one specific, actionable next step. Vague next steps produce no lasting change. Help them name the specific day, time, and action.”

Giya sa Lider • Tinuyo nga gipares kini sa Q7-vision. Ang Workbook naghatag sa vision (unsa ang dagway sa kagawasan para sa kalag); ang Card naghatag sa action (ang usa ka butang karong semanaha). Tinuod nga buhat sa Step 5 ang duha. Siguroha nga ang matag seeker mobiya nga adunay duha.

Mubo nga kahalom aron inganli kini (2 min)

“Duha ka minuto nga hilom. Inganli ang imong usa ka butang sa imong ulo. Kung makatabang, isulat kini sa margin sa panid disisiyete.”

Round — usa ka piho nga butang matag usa (5 min)

“Magtuyok ta. Ang matag usa kaninyo — usa ka piho nga butang. Adlaw. Oras. Buhat.”

Giya sa Lider • Ang trabaho sa lider dinhi mao ang pag-pulis sa vagueness nga malumo. Kung ang usa ka seeker moingon “Mag-ampo ko og dugang,” pangutan-a: “Kanus-a? Asa?” Kung moingon sila “Mas mabination ko sa akong asawa,” pangutan-a: “Unsay buhaton nimo karong gabhiona nga magpakita niana?” Piho. Naka-angkla. O mo-drift kini.

MOVEMENT 5 • 25 minutos • Ikaw Departure Gate • Commission • Padalha Sila Pagawas

Lakwa ang Departure Gate (10 min)

Giya sa Lider • Mao kini ang dili-malalisay nga ganghaan. Sumala sa Card 1, walay seeker nga mobiya karong gabhiona nga walay tanan tulo: (1) lokal nga pastor nahimangno-an, (2) Daily Rhythm Card sa kamot, (3) 90-day check-in naka-iskedyul nga adunay piho nga petsa. Lakwa ang matag seeker latas sa tanang tulo una ka magsugod sa commissioning prayer.

Tulo ka pagcheck, pinaagi sa ngalan, sa palibot sa kwarto:

(1) Lokal nga pastor nahimangno-an. Ang matag seeker ba adunay lokal nga pastor o ministry leader nga nahibalo nga naglakaw sila niining panaw? Kung wala, ikaw (ang circle leader) makigsaad nga himoon kanang introduksyon karong semanaha. Isulat kinsang mga seeker ang nanginahanglan pa og pastor connection.

(2) Daily Rhythm Card sa kamot. Ang matag seeker kinahanglan mobiya nga adunay ilang card. Kung nawala ang ila, ipanghatag og bag-o karong gabhiona. Ang rhythm magpadayon; ang card mokuyog kanila.

(3) 90-Day Check-In naka-iskedyul. Piho nga petsa, kawaloan-y-otso ngadto sa kasiyaman-y-duha ka adlaw gikan karong gabhiona. Ang matag seeker mosulat niini sa luyo sa ilang Daily Rhythm Card. Ang Section 6 sa Workbook mao ang ilang pag-andam para sa maong check-in.

Giya sa Lider • Ang 90-day check-in • Dinhi modagan ang hingpit nga Growth Conversation — ang tanang tulo ka indices, lakip ang Community Attachment, nga sukdon sa unang higayon sa 90 ka adlaw. Dinhi usab nimo bantayan ang seeker nga tingali gipatindog ni Jesus aron mangulo sa sunod nga circle. Tan-awa ang Growth Conversation tool sa katapusan niining giya (90-DAY mode).

Giya sa Lider • Padagana kini og paspas. Administratibo kini, apan ang administrasyon pastoral — mao kini ang manalipod sa seeker gikan sa post-encounter nga pag-drift. Ang ubang seeker mosukol sa pag-iskedyul — “Hisgutan ra nako kana unya.” Hupti og lig-on: “Karong gabhiona, una ka mobiya. Naa kini sa kalendaryo karong gabhiona o buhaton nato kini nga dungan sa pultahan.”

Commissioning prayer (10 min)

“Tindog. Ang matag usa kaninyo, tindog diin kamo. Mag-ampo ko ibabaw kaninyo isip sirkulo, dayon ibabaw sa matag usa pinaagi sa ngalan.”

Giya sa Lider • Kung praktikal, lakaw padulong sa matag seeker ug pandonga og kamot ang ilang abaga sa by-name nga bahin. Kung ang kwarto o kultura makahimo niini nga awkward, pabilin nga naglingkod ug pakigsulti sa matag usa pinaagi sa ngalan. Mas dili importante ang porma kay sa pagka-direkta.

“Amahan — salamat sa imong gisugdan sa matag usa niining mga kalag. Salamat sa Tigpagawas sa Kalag nga mianhi dili lang aron mopasaylo kanila kondili aron mang-ayo kanila. Salamat nga ang panaw sa kalingkawasan dili matapos karong gabhiona — padayon kini, gikan sa usa ka ang-ang sa himaya ngadto sa lain, hangtod nga magkita sila kanimo nawong sa nawong.”

“Nangayo kami kanimo karon nga ipadala ang matag usa niining mga igsoon gawas niining sirkulo ngadto sa mga tawo nga imong gibutang duol kanila. Gamita sila isip mga magpaila ngadto sa Tigpagawas sa Kalag. Panalanginan ang ilang gidala sa samang panalangin nga imong gisulti sa sinugdanan — pagmabungahon, panaghan, pun-a ang kalibotan. Tugoti sila nga mahimong gamayng mga sumpay sa taas nga kadena sa mga gipagawas nga kalag nga nagpalapad sa imong panalangin ngadto sa matag katawhan, dila, tribo, ug nasod.”

“Hupti sila sa daily rhythm. Kung mobalik ang daang pagbira, dad-a sila balik kanimo. Kung mobalik ang bakak, ibalik sila sa bersikulo. Kung mahilayo ang kasingkasing, biraha sila pauli.

Wala kami magpadala kanila isip nahuman nga mga tawo. Gipadala namo sila isip Imong gipanag-iya.”

Giya sa Lider • Karon inganli ang matag seeker nga indibidwal. Mubo. Usa ka piho nga panalangin matag seeker. “[Ngalan] — padayong lakaw uban kang Jesus ngadto sa dapit nga iyang gisugdan. Padayon ang panaw. Dili ka niya buhian.” Ayaw ilista ang ilang mga pakigbisog. Ayaw iampo og kusog ang ilang kasakit niini nga gutlo. Ang pagngalan para sa panalangin, dili sa diyagnosis.

Ulahing pulong ug pagpadala (5 min)

“Duha ka kataposang butang una ta molakaw.”

“Una — ang rhythm magpadayon karong semanaha, ug sa matag semana nga mosunod. Samang porma. ASK, RESPOND, RECEIVE. Ang Section 4 sa imong workbook — ang imong encounter journal — adunay traynta ka panid, usa para sa matag adlaw. Gamita kini. Kung mahuman ang traynta ka adlaw ug mahurot ang mga panid, ayaw paghunong — sugdi ang imong kaugalingong journal ug ipadayon didto ang panag-istorya. Kanang journal mao ang mag-andam kanimo para sa imong 60-day reflection, ug ilabina para sa imong 90-day measurement.”

“Ikaduha — ang Section 5 sa workbook mao ang imong adtoan kung mobalik ang daang pagbira. Kay mobalik kini. Dili tungod kay napakyas ka — kondili tungod kay anaa ka pa sa panaw. Kung moabot kini, ayaw lapdosa ang imong kaugalingon. Ablihi ang Section 5. Sultihan ka niini kung unsa ang buhaton.”

Giya sa Lider • Piho nga reperensya sa panid: Workbook Section 5, “When It Is Hard.”

“Lakaw sa kalinaw ni Kristo. Ang Tigpagawas sa Kalag mokuyog kanimo. Amen.”

KATAPOSAN SA SESSION 6 — Katapusan sa istraktyurado nga panaw — Sinugdanan sa gipadayon nga panaw

Tukod og mas maayong riles padulong sa kasaligan nga Makina — si Jesus.

SESSION 6 · LEADER'S TOOL · THE GROWTH CONVERSATION

Pagbasa sa mga indices · pagngalan sa target · paghatag sa commission · gamiton og mubo sa EXIT karong gabhiona ug og hingpit sa 90-day check-in

Ang mga score sa mga seeker mosulod sa imong accounting system; **kining tool mao ang imong buhaton sa ilang gipadayag**. Dili kini usa ka performance review. Usa kini ka salamin nga nagpakita sa seeker kung unsa ang gibuhay ni Jesus, usa ka mapa ngadto sa ilang sunod nga lakang, ug usa ka commission ngadto sa pagkapuslanon.

Ang tulo ka indices usa lang ka agos

Dili sila tulo ka bulag nga sukdanan. Usa lang sila ka agos nga nagdagan padulong sa usa ka direksyon:

- **Encounter (EI) mao ang gamot** — ang buhi nga pagbati sa seeker sa presensya ug tingog ni Jesus.
- **Likeness (LG) mao ang bunga** — encounter nga nakita pinaagi sa nausab nga kinaiya.
- **Community Attachment (CA) mao ang ani** — dagway nga nag-agas pagawas ngadto sa simbahan, pagserbisyo, ug misyon.

Ang Encounter mopatungha sa dagway; ang dagway mo-agas ngadto sa misyon. Ang CA dili ang kataposang kahon nga tsekan — kini ang tumong. Ang pagkapuslanon kang Jesus mao ang bunga nga gituyo sa tibuok panaw nga maagi.

Tulo ka trabaho · Mirror · Map · Commission

MIRROR — ipakita kanila kung unsa ang gibuhay ni Jesus.

- **Pangulohi sa paglihok, dili gayod sa hubo nga numero.** Ang giwang gikan sa PRE ngadto sa karon mao ang testimonya. Ang seeker nga mibalhin gikan sa 2 ngadto sa 6 nakakita kang Jesus nga nagbuhat og dramatikong butang — saulogi ang paglihok, dili ang lebel.
- I-frame ang tanan isip iyang buhat: *“Tan-awa unsa ang gibuhay ni Jesus diha kanimo,”* dili gayod *“ania ang imong score.”*
- Basaha balik kanila ang ilang kaugalingong mga tubag sa open question. Ang ilang mga pulong mas makapalihok kanila kay sa bisan unsang numero.

MAP — inganli ang usa ka target.

- Pangitaa ang lagging nga index — kana ang sunod nga dapit sa pagtubo. Ang han-ay importante:
 - **EI ubos** — balik sa daily rhythm (ASK / RESPOND / RECEIVE). Ang Encounter mao ang gamot; walay sa unahan ang motindog kung wala kini.

- **LG nahilibyon sa EI** — ang encounter wala pa mahimong makita nga bunga. Target: hangyoa si Jesus nga usbon ang usa ka piho nga sumbanan, dili lang nga mabati.
- **CA nahilibyon sa LG** — nausab na, apan wala pa nag-agas pagawas. Target: usa ka church home ug usa ka buhat sa pagserbisyo.
- **Hatag og usa ka target, dili lima.** Usa ka klaro nga sunod nga lakang nga ilang mahimo karong semanaha.

COMMISSION — ipadala sila ngadto sa pagkapuslanon.

- Gamita ang gisukod nga pagbag-o sa seeker isip ebidensya sa ilang calling. Ang dapit sa pinakalawom nga pagbag-o sagad nagtudlo sa dapit sa pinakadakong pagkapuslanon.
- *“Ang imong pagpasaylo mibalhin gikan sa 2 ngadto sa 8 — dili lang kana ang imong pag-ayo. Mao gyod kana ang dapit nga tingali gusto ni Jesus nga gamiton ka aron pagawasnon ang uban.”* Ang naayo nga mga samad mahimong ministryo (2 Corinto 1:4).
- **Inganli kini og kusog.** Kadaghanan sa mga seeker dili makakita sa ilang kaugalingong calling hangtod nga adunay nakakita kang Jesus nga naglihok kanila ang mosulti niini.

Duha ka mode — EXIT ug 90-DAY

Sa EXIT (karong gabhiona). Aduna kay EI ug LG. Gamita sila nga hilom aron himoong konkreto ug personal alang sa matag seeker ang Movement 2 (ang mirror) ug Movement 3 ug 5 (ang commission). Ang hingpit nga maglingkod nga panag-istorya dili karong gabhiona — ang karong gabhiona mao ang panapos sa grupo.

Sa 90-day check-in. Aduna kay tanang tulo ka indices, lakip ang Community Attachment sa unang higayon. Mao kini ang hingpit nga Growth Conversation, one-to-one — ug diin nimo makita ang sunod nga lider.

Pagkita sa sunod nga lider — ang Practitioner Pathway (Section 5)

Bantayi ang seeker nga adunay kusganong EI, mosaka nga LG, ug CA nga nag-agas na pagawas — nagatambong, nagserbisyo, gigutom nga ihatag ang ilang nadawat. Kanang seeker mao ang hilaw nga materyal alang sa sunod nga circle leader. Latas sa tibuok circle, ang mga indices mao ang imong paagi nga makita kung kinsa ang gipatindog ni Jesus aron magdala sa modelo ngadto sa sunod nga baryo — matag katawhan, dila, tribo, ug nasod. Kung makita nimo kini, inganli ug itudlo sila ngadto sa **Practitioner Pathway (Section 5)**. Ang ani sa usa ka circle mao ang mga lider sa sunod.

Ang panag-istorya, lakang-lakang

1. **Sugdi sa pag-ampo.** *“Jesus, ipakita kanamo kung unsa ang imong gibuhath.”*
2. **Mirror.** Lakwa ang paglihok area por area sa pinulongan sa iyang buhat. Basaha balik ang ilang kaugalingong mga pulong.
3. **Saulog.** Inganli og piho kung unsa ang gibuhath ni Jesus. Tugoti sila nga mobati niini una mopadayon.

4. **Map.** Inganli ang usa ka target. Ihatag kanila ang sunod nga lakang — daily rhythm, usa ka sumbanan nga dad-on, usa ka simbahan o serbisyo nga lakang.
5. **Commission.** Inganli kung asa nagtudlo ang ilang pagbag-o sa pagkapuslanon ug misyon.
6. **Pag-ampo aron sa pagpadala.** Pandonga og kamot kung angay. “*Jesus, ipadala sila.*”

Pribadong rekord sa lider · gihuptan sa imong Field Manual — dili gayod sa porma sa seeker

Alang sa matag seeker, human sa panag-istorya: ang usa ka target nga gipangalan · ang commission nga gisulti · andam ba sa Practitioner Pathway? (Oo / Dili pa / Ginabantayan)

© 2026 Calvary Glorious Fellowship · Usa ka kahinguhaan sa Coastal Hope Retreat · Binisaya v1 · 2026-06-19

Mahimong gamiton, kopyahon, ug ipanghatag nga walay bayad — dili-komersyal. Dili ibaligya.

Ang mga bersikulo sa Kasulatan gikuha gikan sa Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (RCPV), © 1999 Philippine Bible Society.